



Broj: 02-05-788-21.2/14  
Sarajevo, 14.01.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO: 24.01.2014.

Organizacioni odjel	Klijentska činjenica	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-15-57/13			

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na **51.** sjednici održanoj **14.01.2014.** godine, donijela je sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Prihvata se odgovor Ministarstva privrede, broj: 07-05-20-32425/13 od 24.12.2013. godine na poslaničko pitanje zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Zijada Jagodića, a u vezi sa osiguranjem mjere trgovinskih lanaca koji posluju u Bosni i Hercegovini.
2. Odgovor iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se zastupniku Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Zijadu Jagodiću.



Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Kantona Sarajevo
3. Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine
4. Ministarstvo privrede
5. Evidencija
6. Arhiva





Broj: 07-05-20-32425  
Sarajevo, 24.12.2013. godine

## **VLADI KANTONA SARAJEVO**

### **Stručna služba Vlade**

**Predmet:** Prijednog izjašnjenja po pitanju poslanika Zijada Jagodića

Na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj dana 20. novembra 2013.g. poslanik Zijad Jagodić postavio je pitanje broj: 01/a-50-1-15-57/13 od 20.11.2013.godine,Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu trgovine, Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske i Vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pitanje koje se odnosi na Vlade kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine glasi:

" Šta se čini na osiguranju mjere da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe, jer to u razumnom ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu ne propisuju oštire novčane kazne?"

### **Odgovor:**

Članom 13. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) propisano je:

1. Trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovačkim objektima (lancima) namijenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, površine od 1.000 i više kvadratnih metara, prije otpočinjanja rada dužni su pribaviti saglasnost Ministarstva ( Federalnog ministarstva trgovine) kojom se utvrđuje ispunjavanje uslova vezano uz zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda u objektu.
2. Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti stranka je dužna kao dokaz o obaveznoj zastupljenosti domaćih prehrambenih proizvoda u visini od najmanje 50% u assortimanu robe podnijeti odgovarajuću pisani izjavu.
3. Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje saglasnosti iz stava 1) ovog člana konačno je u upravnom postupku."

Članom 14. navedenog zakona propisano je:



web: <http://mp.ks.gov.ba>  
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba  
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122  
Fax: + 387 (0) 33 562-226  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



"Pravno lice registrirano za obavljanje trgovačke djelatnosti može početi raditi u prodajnom objektu nakon što nadležnom organu podnese dokaz o registraciji, izjavu iz člana 12. stav 5) ovog zakona i obavijest o datumu rada za svaki prodajni objekat, a za objekte iz člana 13. stav 1) ovog zakona i suglasnost Ministarstva, najkasnije u roku od pet dana prije početka rada."

Članom 55. navedenog zakona je propisano:

- 1) Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Federalno ministarstvo trgovine.
- 2) Inspekcijski nadzor vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi svako u okviru svoje nadležnosti."

Članom 64. navedenog zakona je propisano:

- 1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjen trgovac pravno lice, ako:

- d) obavlja djelatnost suprotno odredbama člana 13. ovog zakona...."


Članom 67. navedenog zakona je propisano:

" 2) Trgovci koji obavljaju trgovačku djelatnost dužni su za objekte iz člana 13. stav 1) ovog zakona pribaviti saglasnost Ministarstva u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

U dijelu stanja na području Kantona Sarajevo Ministarstvo privrede ne raspolaze sa podacima o zastupljenosti domaćih prehrambenih proizvoda u tržnim centrima i trgovinama, jer nadzor u ovom segmentu vrši nadležna kantonalna i federalna tržišna inspekcija.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo putem projekata podržava i finansira udruženja i neprofitne organizacije na području Kantona Sarajevo koja su registrovane za zaštitu domaće proizvodnje i domaćih proizvoda, a sve radi korištenja vlastitih resursa, većeg asortimana i plasmana na domaćem i ino tržištu.

S poštovanjem,



**Dostavljeno:**

1. naslovu
2. Ministarstvu privrede
3. Arhivi



web: <http://mp.ks.gov.ba>  
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba  
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122  
Fax: + 387 (0) 33 562-226  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Stručna služba Vlade

26/13



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Professional Service of the Government

Broj: 16-49-242-236/13  
Sarajevo, 16.12.2013. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO PRIVREDE**

**Predmet:** Izjašnjenje, traži se.-

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Jagodić Zijad postavio je pitanje u vezi sa osiguranjem mjere trgovinskih lanaca koji posluju u BiH da budu društveno odgovorniji, a koje se između ostalog odnosi i na kantonalne Vlade i kantonalna ministarstva trgovine.

S tim u vezi, potreбno je da sačinite prijedlog izjašnjenja na naprijed navedeno poslaničko pitanje, te isto dostavite za jednu od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, kako bi Vlada Kantona Sarajevo mogla zauzeti konačan stav po podnesenom poslaničkom pitanju.

S poštovanjem

U prilogu:

- Dio neautoriziranog transkripta koji se odnosi na poslaničko pitanje zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zijada Jagodića broj:01/a-50-1-15-57/13 od 20.11.2013. godine.

Obradio: Nihad Kozlić *Nihad K.*  
Kontrolisao: Adelina Džanković *A. Džanković*



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>

e-mail: [ssv@ks.gov.ba](mailto:ssv@ks.gov.ba)

Tel: + 387 (0) 33 562-075, 562-077

Fax: + 387 (0) 33 562-076

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj /Број: 01/a-50-1-15-57/13  
Сарајево/Capajevo, 20. 11. 2013.

VIJEĆU MINISTARA  
BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVU  
VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA  
BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

VЛАДАМА КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ  
BOSNE I HERCEGOVINE

Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
КАНТОН САРАЈЕВО

PRIMLJENO:		02 - 12 - 2013	
Prema članku	Uzimajući u obzir	Redni broj	Broj priloga
02	05	<i>[Signature]</i>	

**Predmet: Poslaničko pitanje**

Na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 20. novembra 2013., poslanik Zijad Jagodić postavio je pitanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu trgovine, Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske i vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Molim da odgovor na poslaničko pitanje dostavite u roku od 30 dana, u skladu s članom 155. stav 3. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12).

U prilogu vam dostavljam dio neautorizovanog transkripta koji se odnosi na ovo pitanje kao i pitanje predato u pisanoj formi.

PРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА  
dr. Denis Bećirović

Dostaviti:

- naslovu
- a/a

## ZIJAD JAGODIĆ

Zahvaljujem.

Ja imam tri poslanička pitanja, jedno je za Vijeće ministara, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i nadležna entitetska i kantonalna ministarstva za trgovinu – Šta se čini na osiguranju mјere da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe, jer to u razumnom ... ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu ne propisuju oštire novčane kazne?

Za Vladu Federacije, Ministarstvo prometa i komunikacija – Kada se može očekivati realizacija projekta elektrifikacije željezničkih pruga Doboј–Tuzla–Zvornik, Brčko–Tuzla–Banovići na kojima se obavlja najveći željeznički promet u BiH, a za pogon željeznicu koristi uvozno dizel gorivo umjesto električne energije koju sami proizvodimo? I obzirom da ne znam iz kojih razloga komunikacija između nas, prije svega i Komisije za promet i komunikacije i Ministarstva prometa i komunikacija izuzetno, ne znam iz kog razloga ne funkcioniše, ali vjerovatno u Ministarstvu je problematika, ovoga puta sam odlučio da Vijeću ministara BiH uputim pitanje koje glasi – Obzirom na program rada Vijeća ministara BiH za 2013. godin, kao i činjenicu da se približava kraj kalendarske godine, ali ogromne probleme sa kojima se susreću privredna društva u saobraćaju, te javne ustanove, da li se namjeravaju u parlamentarnu proceduru dostaviti neophodne prijedloge izmjena i dopuna zakona iz oblasti saobraćaja? Tu sam naveo zakone o zrakoplovstvu, pomorskom dobru i pomorskoj plovidbi, međunarodnoj i međuentitetskoj unutrašnjoj plovidbi, Zakon o poštanskim uslugama, putnim ispravama, međunarodnom i međuentiteskom cestovnom saobraćaju, Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu, te Zakonu o osnivanju kompanije za prenos električne energije, te Zakonu o elektronskim komunikacijama.

Hvala.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  
Predstavnički dom  
Poslanik  
Dr.sc. Zijad Jagodić

20-11-2013  
01-50-1-15-5213  
陈其南

U skladu sa čl.151. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upućujem **poslaničko pitanje**

Za:

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
3. Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva za trgovinu

koje glasi :

Šta se čini na osiguranju mjere, da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe jer to u razumnom obimu ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu ne propisuju oštije novčane kazne?

Sarajevo, 20. 11. 2013. g.

A faint, handwritten mark consisting of a horizontal line with a vertical stroke extending upwards from its right end.



01/0 - 50 - 1  
LJ

Broj: 05-50-1-3349/13  
Sarajevo, 30.12.2013. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO:	31.12.2013		
Organizacione jedinice	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj
			01-50-1-15-57/13

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH**

- *Zastupnički dom* -

**S A R A J E V O**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Zijad Jagodić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,





BOSNA I HERCEGOVINA  
VIJEĆE MINISTARA

Broj: 05-50-1-3349/13  
Sarajevo, 30.12.2013. godine

Dr sc. Zijad Jagodić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici Predstavničkog doma održanoj 20. /12. 2013. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Šta se čini na osiguranju mјere, da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe jer to u razumnom obimu ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu ne propisuju oštije novčane kazne?“

Na postavljeno pitanje, Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 78. sjednici održanoj 30. 12. 2013. godine, utvrdilo sljedeći

**O D G O V O R**

Pitanje unutrašnje trgovine je u nadležnosti entiteta i regulisan je Zakonom o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno, Zakonom o trgovini Republike Srpske.

U okviru Privremenog pododbora za trgovinu, industriju, carine, oprezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima razmatran je i problem plasmana roba proizvođača iz Bosne i Hercegovine u pogledu diskriminatorskih odnosa velikih trgovачkih lanaca u Bosni i Hercegovini što se manifestuje nametanjem ugovora domaćim proizvođačima koji su u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom, a odnose se na pozicioniranje domaćih prehrambenih proizvoda na policama. Evropska komisija je osporila odredbe člana 13. Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 40/10), u kojim je propisana obavezna zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda od najmanje 50% u trgovackim objektima površine 1.000 i više kvadratnih metara, uz obrazloženje da je ista u suprotnosti sa odredbama Privremnog sporazuma/Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predstavnici Evropske komisije su razumjeli probleme sa kojima se suočavaju domaći proizvođači u Bosni i Hercegovini sa plasmanom svojih proizvoda, te su ponudili stručnu pomoć sa ciljem da se domaće zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa odredbama Sporazuma.

Takođe, prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) je predviđeno da svi učesnici na unutrašnjem tržištu imaju jednake pozicije, odnosno, da pod istim uslovima plasiraju svoje proizvode na policama u trgovačkim objektima. Navedeno je propisano i članom III Opšteg sporazuma o trgovini i carinama (GATT 1994).

U okviru pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u WTO je utvrđeno da se takvom zakonskom odredbom uvodi mjera koja predstavlja ograničavanje uvoza, odnosno mjera kojom se krši član XI GATT-a iz 1994, a samim tim i odgovarajuće odredbe svih drugih bilateralnih i regionalnih trgovinskih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina zaključila (CEFTA, PS/SSP, bilateralni sporazumi o trgovinskoj saradnji i dr.).

Sličan propis bio je u primjeni i u Republici Srbiji, koji je, za razliku od Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH, propisivao obavezu na „jednaku“ zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda u trgovačkim objektima površine 1.000 i više kvadratnih metara i nije sadržavao kaznene odredbe. U meduvremenu Republika Srbija je uvažila primjedbe Evropske komisije i ukinula spornu odredbu Zakona o trgovini RS.



2/2-50-1  
LJ

Broj: 05-50-1-3365/13  
Sarajevo, 30.12.2013. godine

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH**

- *Zastupnički dom* -

**SARAJEVO**

BOŠNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOŠNA I HERCEGOVINA  
SARAJEVO  
31.12.2013

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikacione oznake	Redni broj	Brf)

01-50-1-15-57/13

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Zijad Jagodić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

  
**GENERALNI TAJNIK**  
**Zvonimir Kutleša**  




**BOSNA I HERCEGOVINA  
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-50-1-3365/13  
Sarajevo, 30.12.2013. godine

G-din Zijad Jagodić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 20. novembra 2013. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Obzirom da program rada Vijeća ministara BiH za 2013. godinu kao i činjenicu da se približava kraj kalendarske godine ali i ogromne probleme sa kojima se susreću privredna društva u saobraćaju te javne ustanove, da li se namjerava u parlamentarnu proceduru dostaviti neophodne prijedloge izmjena i dopuna zakona iz oblasti saobraćaja kao što su:

1. Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima,
2. Zakon o zrakoplovstvu,
3. Zakon o pomorskom dobru i pomorskoj plovidbi,
4. Zakon o međunarodnoj i međuentitetskoj unutrašnjoj plovidbi,
5. Zakon o poštanskim uslugama,
6. Zakon o putnim ispravama,
7. Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom saobraćaju,
8. Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prevozu,
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH,
10. Zakon o elektronskim komunikacijama.“

Na postavljeno poslaničko pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u smislu člana 37. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 30/03 i 42/03), na 78. sjednici održanoj 30. 12. 2013., utvrdilo je sljedeći

## O D G O V O R

### **1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima**

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pripremilo je tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini i isti je dana 05.06.2013. godine objavljen na službenoj web stranici Ministarstva sa pozivom na konsultacije.

Prijedloge i komentare na tekst Nacrta dostavili su: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Radoslav Petrović Mokro, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta srednje-bosanskog kantona Travnik, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline zeničko-dobojskog kantona, Zenica, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Sarajevo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije, Adis Imamović, dipl. ing. saobraćaja Zenica, Ministarstvo unutrašnjih poslova hercegovačko-neretvanskog kantona, Mostar, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa hercegbosanske županije, Livno, Mehđija Bahtijarević, dipl. ing. saobraćaja, Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova zeničkodobojskog kantona Zenica, Ministarstvo unutarnjih poslova Uprava policije Kantona 10, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - Jedinica saobraćajne policije, Valentina Mandić, Pale, Opština Novi grad, Metodi Davidović, Banja Luka, Opština Laktaši-Načelnik, Milad Kosorić, Sokolac, Elvedin Talić, Dragan Popadić Laktaši, Bojan Zlojutro, Milan Šljuka, dipl. ing. saobraćaja Brod, mr. Darko Đuraš Derventa, Bilal Tulumović, dipl. ing. saobraćaja, Stručni savjetnik u ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa.

Pozitivno mišljenje na tekst Nacrta zakona dali su: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša županije posavske, Orašje, Ministarstvo unutrašnjih poslova tuzlanskog kanton-Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova bosanko-podrinjskog kantona Goražde - Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova srednjebosanskog kantona, Travnik.

U toku je analiza dostavljenih komentara i prijedloga, nakon čega će Nacrt zakona biti dostavljen na mišljenja, u skladu sa članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03).

## **2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu**

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) izradila je prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama međunarodnih revizija. Tekst prednacrta Zakona je prošao proces javnih konsultacija i na koji su dostavljeni komentari od strane zainteresiranih lica.

U toku je obrada svih pristiglih komentara, u cilju priprema teksta Nacrta, koji će biti dostavljen na mišljenja, u skladu sa članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03).

## **3. Prijedlog zakona o pomorskom dobru i pomorskoj plovidbi BiH**

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pripremilo je radni materijal koji je bio razmatran tokom ekspertske misije TAIEX. U toku je izrada Prednacrta zakona koji će se, u skladu sa članom 6. Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 81/06), objaviti na web stranici Ministarstva, u cilju provođenja javnih konsultacija u trajanju od 21 dan. Nakon razmatranja pristiglih komentara, Prednacrt zakona će se u skladu sa članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03) dostaviti na mišljenja. Dalja dinamika zavisi od broja pristiglih komentara i mišljenja koje će se tražiti u skladu sa Poslovnikom.

## **4. Prijedlog zakona o međunarodnoj i međuentitetskoj unutrašnjoj plovidbi**

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pripremilo je radni materijal koji je bio razmatran tokom ekspertske misije TAIEX. U toku je izrada Prednacrta zakona koji će se, u skladu sa članom 6. Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 81/06), objaviti na web stranici Ministarstva, u cilju provođenja javnih konsultacija u trajanju od 21 dan. Nakon razmatranja pristiglih komentara, Prednacrt zakona će se u skladu sa članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03) dostaviti na mišljenja. Dalja dinamika zavisi od broja pristiglih komentara i mišljenja koje će se tražiti u skladu sa Poslovnikom.

## **5. Prijedlog zakona o poštanskim uslugama**

Zakon nosi oznaku „E“ i usklađuje se sa Direktivom 97/67/EZ o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanja kvaliteta usluga, Direktivom 2002/39/EZ kojom se mijenja Direktiva 97/76/EZ u pogledu daljeg otvaranja poštanskih usluga u Zajednici za konkureniju i Direktivom 2008/6/EZ o izmjenama i dopunama Direktive 97/67/ o potpunom razvoju unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici.

Tokom izrade Prednacrta zakona obavljene su Konsultacije sa ekspertima iz TAEIX-a, a postupajući po preporuci i zaključku sa sastanaka između delegacija Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, 10. maja

2013. godine, putem Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovine, dostavili smo ovaj materijal, sa obrazloženjem na mišljenje. Nakon razmatranja datih sugestija urađen je Prednacrt zakona i dana 16. septembra 2013. godine, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, objavljen je na web-u Ministarstva, a u cilju provođenja javnih konsultacija u trajanju od 21 dan. Dobijeni komentari su analizirani i u skladu s tim urađen tekst Nacrta zakona, nakon koji je 16.12.2013. godine upućen na mišljenja (Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finacija i rezervi Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Konkurenčijskom vijeću Bosne i Hercegovine), a u skladu s članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03).

## **6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH**

U vezi sa tačkom 6. poslaničkog pitanja a koja se odnosi na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH shodno odredbama člana 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), napominjemo da priprema nije u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

## **7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom prevozu**

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pripremilo je tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu koji je dostavljen nadležnim entitetskim institucijama i dalja dinamika zavisi od dobijenih mišljenja.

## **8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu**

Tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu je u cilju provođenja javnih konsultacija, objavljen na službenoj internet stranici Ministarstva, (13. 06. 2013. godine), te je također dostavljen na mišljenje:

- entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima nadležnim za promet i komunikacije
- Vladi Brčko distrikta BiH i Policiji Brčko distrikta BiH
- Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove saobraćaja.

Navedenim institucijama je ostavljen rok od mjesec dana za dostavu svojih komentara i prijedloga na tekst Prednacrta zakona.

Nakon proteka roka za dostavu komentara, mišljenja i sugestija, u organizaciji Sektora za transport održan je sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija (05. 09. 2013. godine) na kom su razmatrani dostavljeni komentari.

Na osnovu rasprave i zaključaka sa pomenutog sastanka pripremljen je tekst Nacrt zakona koji je dostavljen na mišljenje :

- Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine,
- Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovin,
- Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija,
- Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije-Zavod za mjeriteljstvo FBiH,
- Federalnoj upravi za inspekcijske poslove,
- Ministarstvu saobraćaja i veza RS,
- Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva - Republički zavod za standardizaciju i metrologiju,
- Republička uprava za inspekcijske poslove RS– Inspektorat,
- Vladi Brčko Distrikta - Odjel za javne poslove i Inspektorat.

Nakon dostave mišljenja ovih institucija, Nacrt zakona će biti dostavljen na mišljenja, u skladu sa članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03).

## **9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH**

U vezi sa tačkom 9. poslaničkog pitanja a koja se odnosi na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH shodno odredbama članom 10. Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), napominjemo da priprema nije u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

## **10. Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama BiH**

Zakon nosi oznaku „E“ i usklađuje se sa Direktivom 2002/19/EC o pristupu i međusobnom povezivanju elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće opreme, Direktivom 2002/20/EC o ovlaštenju na području elektronskih komunikacionih mreža i usluga, Direktivom 2002/21/EC o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge, Direktivom 2002/22/EC o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektronskim komunikacionim mrežama i uslugama, Direktivom 2002/58/EC o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, Direktivom 2006/24/EC o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga ili javnih komunikacionih mreža kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2002/58/EC, Direktivom 2009/140/EC o izmjenama i dopunama Direktive 2002/21/EC, Direktivom 2002/19/EC o pristupu i međusobnom povezivanju elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće opreme, Direktivom 2002/20/EC o ovlaštenju na području elektronskih komunikacionih mreža i usluga te Direktivom 2009/136/EC o izmjenama Direktive 2002/22/EC i Uredbe (EC) broj 2006/2004.

Prednacrt je pripreman u konsultacija sa TAIEX-om, u periodu od 30. septembra do 4. oktobra 2013. godine. U toku je razmatranje komentara i prijedloga pristiglih u postupku javnih konsultacija, održanih od 19. septembra do 24. oktobra 2013. godine. U prvoj polovini decembra 2013. godine planira se upućivanje ovog materijala na mišljenja, a u skladu s članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03) i dalja dinamika zavisi od dobijenih mišljenja (planirano do kraja decembra upućivanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine).

01/2-501  
LJ

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
URED VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
THE UNA - SANA CANTON  
OFFICE OF THE UNA-SANA CANTONAL GOVERNMENT

Broj: 101-49-12548-/2013  
Bihać, 25.12.2013. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO:	30.12.2013.		
Organizacione jedinice	Klasifikacija	Urad	Prijava

01-50-1-15-57/13

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE  
BOSNE I HERCEGOVINE  
Sarajevo  
Trg BiH 1.

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Jagodić Zijada,  
sa 57. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,  
d o s t a v l j a s e , -

U prilogu akta dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje poslanika Jagodić Zijada, koje je postavljeno na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 20.11.2013. godine, a upućeno je Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima za trgovinu.

Odgovor na poslaničko pitanje je dostavilo Ministarstvo privrede Vlade Unsko-sanskog kantona.

S poštovanjem!

Dostavljeno:  
- Naslovu  
- a/a

Po ovlaštenju Vlade Unsko-sanskog kantona  
Sekretar Ureda Vlade  
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik





Broj: 06-49-12548-3/13  
Bihać, 23.12.2013. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
Ured Vlade Unsko-sanskog kantona**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Na 57.sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 20. novembra 2013.godine

**ZASTUPNIK ZIJAD JAGODIĆ POSTAVIO JE SLIJEDEĆE ZASTUPNIČKO PITANJE:**

*„Šta se čini na osiguranju mjere da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe, jer to u razumnom obimu ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu na propisuju oštريje novčane kazne“.*

**ODGOVOR:**

Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 40/2010) utvrdio je nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.Također je propisao i koji su organi nadležni za provođenje nadzora, kao i kaznene odredbe za nepridržavanje i neprovođenje ovog Zakona. Stoga su kantonalni organi dužni u svom postupanju pridržavati se gore navedenih odredbi.

S poštovanjem!

Prilog.x1

Obradivač akta:

Anto Marjanović dipl.pravnik

Dostavljen:

1.Naslovu

2.U spis

3.a/a



govlaštenju Vlade Unsko-sanskog kantona

Rukovodilac Ministarstva -

*Amir Džajić*

Amir Džajić dipl.ing.

Broj /Број: 01/a-50-1-15-57/13  
Сарајево/Capajevo, 20. 11. 2013.

VIJEĆU MINISTARA  
BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVU  
VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOŠA  
BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

VLADAMA KANTONA U FEDERACIJI  
BOSNE I HERCEGOVINE

**Predmet: Poslaničko pitanje**

Na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 20. novembra 2013., poslanik Zijad Jagodić postavio je pitanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu trgovine, Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske i vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Molim da odgovor na poslaničko pitanje dostavite u roku od 30 dana, u skladu s članom 155. stav 3. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12).

U prilogu vam dostavljam dio neautorizovanog transkripta koji se odnosi na ovo pitanje kao i pitanje predato u pisanoj formi.

PREDSJEDAVAJUĆI  
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА  
dr. Denis Bećirović

Dostaviti:

- naslovu
- a/a

01/2 -50-1

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON  
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA  
Ministarstvo privrede  
T R A V N I K

Br. 02-20-957/13  
Travnik, 18.12.2013.g.



BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
PREDSTAVNIČKI DOM  
71 000 SARAJEVO

**PREDMET:** Dostava odgovora na poslaničko pitanje poslanika Zijada Jagodića

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona razmotrilo je poslaničko pitanje postavljeno na 57. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, Zijada Jagodića, poslanika u Predstavničkom domu PSBiH, a koje glasi:

Šta se čini na osiguranju mjere da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe, jer to u razumnom ... ne čine, niti namjeravaju i zašto se u tom smislu ne propisuju oštire kazne?

Ministarstvo privrede daje sljedeći odgovor:

U skladu sa odredbama člana 13. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/10), trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovinskim objektima (lancima) namjenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, površine od 1000 i više četvornih metara, prije otpočinjanja rada, dužni su pribaviti saglasnost Federalnog ministarstva trgovine, odnosno Ministra, kojom se utvrđuje ispunjavanje uslova vezano za zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda u objektu, u visini od najmanje 50% u assortimanu robe. Uz zahtjev za dobivanje predmetna saglasnosti stranka je dužna dostaviti, kao dokaz o ispunjavanju uslova vezano za zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda u objektu, odgovarajuću pisani izjavu. Predmetnom izjavom se obavezuje da će u cijelosti primjenjivati odredbu stava 2. člana 13., odnosno da će u objektu biti obavezno zastupljeno domaćih prehrambenih proizvoda u visini najmanje 50% u assortimanu robe, kao i da je upoznat sa posljedicama koje mogu nastupiti ukoliko se u inspekcijskom pregledu utvrdi da je izjava netačna. Također, stranka uz zahtjev dostavlja i dokaz da trgovinski objekat ispunjava uslove iz člana 13. stav 1. Zakona (površina i namjena urbanističko-građevinski uslovi ili drugi odgovarajući dokaz).

Odredba stava 1. člana 13. odnosi se na sve maloprodajne objekte trgovaca koji ispunjavaju uvjete propisane ovim članom, a Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje saglasnosti, donosi Federalni ministar trgovine.

Nadalje, treba istaknuti da se u skladu sa važećim propisima, pod domaćim prehrambenim proizvodima iz stava 2. člana 13. podrazumjevaju proizvodi koji su proizvedeni na području BiH i koji su kao takvi označeni na deklaraciji.

U poglavlj XI- KAZNENE ODREDBE u članu 64. stav 1.) tačka d.) propisana je novčana kazna za trgovce koji obavljaju djelatnost suprotno odredbama člana 13. ovog Zakona. U skladu sa članom 67. Zakona, trgovci koji obavljaju trgovinsku djelatnost, dužni su za objekte iz člana 13. stav 1. pribaviti saglasnost Ministarstva u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istog. Taj rok je istekao 22.01.2011. godine. Na osnovu naprijed navedenog, odredba stava 1. člana 13. odnosi se na sve maloprodajne objekte trgovaca koji ispunjavaju uvjete propisane ovim članom i da rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje predmetne saglasnosti, donosi Federalni ministar trgovine.

Kako se radi o propisu koji je u nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine, sva tumačenja po navedenom Zakonu su u njihovoj nadležnosti.

Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo trgovine, a inspekcijski nadzor vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi, svako u okviru svoje nadležnosti.

Nadamo se da ste zadovoljni datim odgovorom.

S poštovanjem,



MINISTAR  
dr.sc. Sedžad Milanović



## РЕПУБЛИКА СРПСКА

## ВЛАДА

### ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Бања Лука, тел: 051/339-277, факс: 051/339-641, E-mail: sekretar@vladars.net

Број: 04.2- 011-511 /13

Датум: 20.12.2013. године



### ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ САРАЈЕВО

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам одговоре на посланичка питања посланика Нермина Пурића и Зијада Јагодића, постављена на 57. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 20.11.2013. године.

С поштовањем,





РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

---

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/338-769, факс: 051/338-864;  
E-mail: mtt@mtt.vladars.net

Број: 14-01-07-1-4014/13

Датум: 10.12.2013. године

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ  
Представнички дом

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Посланик Парламентарне скупштине БиХ, Зијад Јагодић, на 57. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, која је одржана 20.11.2013. године, поставио је сљедеће питање :

"Шта се чини на осигурању мјере, да трговински ланци који послују у БиХ буду друштвено одговорнији у погледу пласмана домаће робе јер то у разумном обиму не чине, нити намјеравају и зашто се у том смислу не прописују оштрије новчане казне?"

С тим у вези, дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Република Српска и Босна и Херцеговина су се потписивањем Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини – CEFTA 2006 и Споразума о стабилизацији и придрживању између ЕУ и Босне и Херцеговине опредјелиле за увођење и поштовање принципа слободне трговине. Било какав облик наметања обавезе трговаца на мало, да у свом асортиману имају производе домаћег поријекла, није дозвољен у складу са наведеним споразумима.

Министарство трговине и туризма у оквиру својих надлежности може да иницира разне активности и кампање које за циљ имају да производи домаћег поријекла буду што више заступљени у трговинама на мало.

Министарство заједно са Привредном комором Републике Српске проводи активности на кампањи под називом "Наше је боље" са циљем да се развије свијест потрошача о значају куповине домаћих производа и подстакне куповина истих. У оквиру ове акције трговински ланци су подржали наведену идеју, дали већи простор на полицама својих ланаца, те производе домаћег поријекла означили логом кампање ("Наше је боље").

Такође, Министарство је 01.07.2013. године, покренуло кампању "Снижено за вас-друштвено одговорно". Наведена кампања се базира на добровољности како самих учесника у промету (производиоца, дистрибутера и трговинских ланца), тако и о врсти производа и дужини периода у којем ће се исти нудити по низким цијенама у оквиру трајања кампање. Кампања предвиђа да се сви они који се одлуче да учествују у поменутој кампањи добровољно одрекну дијела своје марже на производе које они одреде, те да се исти под јединственим логом и називом "Снижено за вас-друштвено одговорно" продају по сниженим цијенама.

Иако кампања, првенствено за циљ има заштиту животног стандарда становништва са низом платежном моћи, на овај начин дата је могућност да се и домаћи производи лакше нађу на полицама трговинских ланца. У плану је да наведена кампања траје до краја године.

Министарство трговине и туризма препознало је потребу стварања домаћих брендова што ће допринијети повећању конкурентности производа и њиховог лакшег пласмана.

У нашој организацији одржано неколико конференција посвећених маркетингу и брэндирању у Републици Српској. Стварањем домаћих брендова, који ће бити препознати од стране потрошача, увекико олакшава и стављање истих на полице трговинских ланца.

Поред овог, Министарство трговине и туризма константно води разговоре са трговачким ланцима на подручју Републике Српске у циљу добијања што већег простора на њиховим полицама за производе поријеклом из Републике Српске.

Достављено:

1. Наслову
2. Спис
3. а/а



Маида Ибришагић-Хрстић, дипл.инж.арх.



## V L A D A

M O S T A R

## GOVERNMENT

### URED PREDSJEDNIKA VLADE

Broj: 14-1-02-1980-3/13  
Mostar, 19. 12. 2013. godine

BOŠNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOŠNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO:		24.12.2013	
Organizacione jedinice	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-15-57/12			

Bosna i Hercegovina  
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  
**ZASTUPNIČKI DOM**  
n/p dr. Denisa Bećirovića, predsjedatelja

Trg BiH 1  
71 000 Sarajevo

**Predmet:** Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se  
**Sveza:** Vaš akt, broj: 01/a-50-1-15-57/12 od 20. 12. 2013. godine

Poštovani,

u svezi sa zastupničkim pitanjem zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Zijada Jagodića, u privitku akta dostavljamo Vam odgovor resornog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, broj: 10-03-22-404/13 od 17. 12. 2013. godine.

S poštovanjem,

**Dostaviti:**

- Naslovu;
- a/a.





Broj: 10-03-22-404/13  
Datum: 17.12.2013.god.

Federacija Bosne i Hercegovine  
HERCEGOVACKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
VLADA HERCEGOVACKOG KANTONA

Primjenc:	19.12.2013.g.	
Organizaciona jedinica:		
	14-1	02
	1980-12/13	

### URED PREDSJEDNIKA VLADE HNK/Ž

**Predmet:** Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se.

Dana 06.12.2013 godine dobili smo Vaš dopis broj 14-1-02-1980-1/13, u kome se traži da Kantonalno ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša obrazloži šta je učinilo na osiguranju mjera da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe.

1. Hercegovačko Neretvanski Kanton nema svoj Zakon o unutrašnjoj trgovini. Primjenjuje se Federalni Zakon o unutrašnjoj trgovini (Sl. novine FBiH br. 40/10).

Ovim zakonom propisano je da trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovinskim objektima (lancima) namjenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, površine od 1000 i više kvadratnih metara, prije otpočinjanja rada dužni su pribaviti saglasnost Ministarstva kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova vezanih uz zastupljenost domaćih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u objektu.

2. Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti stranka je dužna kao dokaz o obaveznoj zastupljenosti domaćih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u visini od najmanje 50% u assortimanu robe podnijeti odgovarajuću pisani izjavu.

3. Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom sporu.

Isto tako u Zakonu o unutrašnjoj trgovini (Sl. novine FBiH broj 40/10), a u članu 64. Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 10000,00 KM bit će kažnjen trgovac pravno lice ako: obavlja djelatnost suprotno odredbama člana 13. ovog zakona.

Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Federalno ministarstvo trgovine član 55 stav 1. Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Inspeksijski nadzor vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspeksijski organi svako u okviru svoje nadležnosti član 55.stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Sl. novine FBiH broj 40/10).

S poštovanjem;

Dostaviti:

- naslovu
- a/a



Mr.sc.Semin Borčić



75000 Tuzla, fra Grge Martića br. 8 ; Tel.: + 387 35 369-393 ; Fax: + 387 35 369-394 ; e-mail:mintts@tk.kim.ba ;

Broj: 05/120-30546/13  
Tuzla, 9. decembar 2013. godine

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  
Predsjedavajućem Predstavničkog doma  
Gospodin dr Denis Bećirović



Predmet : Odgovor na poslaničko pitanje Zijada Jagodića, dostavlja se

Na poslaničko pitanje : Šta se čini na osiguranju mjera da domaći trgovачki lanci budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe i zašto se ne propisuju oštije novčane kazne u tom smislu?- dajemo sljedeći odgovor:

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK već drugu godinu uspješno provodi Akciju «Kupujmo domaće», a uz saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom obnove i razvoja, Ministarstvo industrije i energetike, Ministarstvom nauke, kulture i obrazovanja, Privrednom komorom TK i UG»Udruženje potrošača».

Vlada TK je u oktobru 2013. godine usvojila i «Akcioni plan» za sprovođenje ovog dugogodišnjeg posla, prije svega na promjeni svijesti građana o značaju kupovine domaćih roba.U tom smislu, postigli smo i određene rezultate.Prvi smo, prije dvije godine, organizovali jednodnevnu konferenciju o zaštiti i plasmanu domaćih voda, piva i sokova kojoj su prisustvovali i čelni ljudi Vanjsko-trgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine, Udruženja proizvođača piva i predstavnici svih bosansko-hercegovačkih fabrika.Rezultat našeg dvogodišnjeg rada su bile zaštitne mjere za domaće proizvođače piva koje je donijelo Ministarstvo vanjske trgovine BiH.

Trgovinski lanac «Bingo», sa sjedištem u Tuzli s kojim uspješno sarađujemo u Akciji «Kupujmo domaće», shvatio je da samo plasmanom domaćih roba povećava i kupovnu moć naših građana a time i svoju poziciju u odnosu na konkurenčiju iz inostranstva.

No, šta čini Skupština u pogledu politike uvoza i zaštite domaće proizvodnje?-pitanje je koje još nije bilo na dnevnom redu njenog zasijadanja.Svaku odluku i svaki zakon koji Skupština BiH donese u tom pogledu, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK će sprovesti u djelo.Takođe, raduje nas da nismo usamljeni u Akciji «Kupujmo domaće».

S poštovanjem,

Ministar

Dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Dostavljeno:

- Naslovu
- Evidenciju
- a/a



01/2 - 50 - 1

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE  
MОСТАR

Broj: 01-02-1457/13  
Mostar, 05.12.2013.godine

BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERAL MINISTRY OF TRADE  
MОСТАR

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
BOSNE I HERCEGOVINE  
PREDSTAVNIČKI DOM



**Predmet:** Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zijada Jagodića

U skladu sa čl. 151. i 155.stav 3. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), a u vezi poslaničkog pitanja postavljenog od strane poslanika Zijada Jagodić na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine održanoj 20.11.2013.godine, kojim se traži informacija o učinjenim aktivnostima na osiguranju mjera da trgovinski lanci koji posluju u BiH budu društveno odgovorniji u pogledu plasmana domaće robe, te propisivanju oštrijih novčanih kazni za neodgovorno postupanje istih, Federalno ministarstvo trgovine u okviru svojih nadležnosti daje sljedeći

**O d g o v o r**

**Federalno ministarstvo trgovine Mostar** je, u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, **isključivo nadležno za oblast trgovine**. Istočemo da se Zakonom o unutrašnjoj trgovini (Službene novine Federacije BiH broj: 40/10) uređuje, između ostalog, **obavljanje i uslovi za obavljanje trgovine na veliko, trgovine na malo i trgovačkih usluga**, ograničenje obavljanja trgovine, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine na teritoriji Federacije BiH.

U proceduri donošenja **Zakona o unutrašnjoj trgovini**, na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, amandmanski je ugrađena odredba koja se tiče **zastupljenosti domaćih prehrambenih proizvoda u assortimanu robe u trgovackim lancima**. Navedeno se odnosi na član 13. Zakona prema kojem trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovackim objektima (lancima) namijenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, površine od 1.000 i više m<sup>2</sup>, prije otpočinjanja rada su dužni pribaviti saglasnost Ministarstva. Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti stranka je dužna kao dokaz o obaveznoj zastupljenosti domaćih prehrambenih proizvoda u visini od najmanje 50 % u assortimanu robe podnijeti pisani izjavu.

Prema ocijeni Evropske Komisije navedenim odredbama **Zakona o unutrašnjoj trgovini** narušava se dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U tom smislu Evropska komisija je insistirala da se sporne odredbe brišu, odnosno otklone, po njima protekcionističke mjera u oblasti trgovine. Ovo ministarstvo je intenzivno i kontinuirano, u saradnji sa predstavnicima EK, radilo na usaglašavanju Zakona sa danim stavovima EK, posebno članova 13. i 51. Zakona i u tom smislu **usaglasilo tekst ovih članova sa preporukama Evropske komisije, odnosno prevoda pisma gđe. Pampaloni, rukovodioca jedinice za Bosnu i Hercegovinu, Generalnog direktorata Evropske komisije, sa komentarima Evropske komisije na izmjene i dopune Zakona o**

unutrašnjoj trgovini. Komentari se odnose na članove 13. i 51. Zakona koji su izneseni na sastanku Privremenog pododbora za trgovinu, carine, poreze i regionalnu saradnju koji je održan u Banja Luci 26. februara 2013. godine.

Nadalje iz akta Ministra Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, g-dina Mirka Šarovića, od 24. septembra 2013. godine, koji je Ministarstvu dostavljen putem Premijera Vlade BiH, proizilazi da sporne odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, pored toga što u dužem vremenskom periodu predstavljaju problem u implementaciji Privremenog/SAA sporazuma sa EU, u slučaju neblagovremenog rješavanja mogu postati i jedina prepreka u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Naime, WTO Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu jasno je utvrdila da se radi o mjeri koja predstavlja ograničavanje uvoza, odnosno mjera kojim se krši član XI GATT-a iz 1994., a samim tim i odgovarajuće odredbe svih drugih bilateralnih i regionalnih trgovinskih sporazuma koje je BiH zaključila.

Stav ove grupe je također, da se radi i o kršenju WTO Sporazuma o investicionim mjerama koje se odnose na trgovinu (WTO TRIMS sporazum), jer se investiranje stranog kapitala u tržne centre uslovljava kupovinom i plasmanom određenog procenta domaće robe, što je eksplisitno zabranjeno odredbama ovog sporazuma.

Pored kršenja odredbi GATT-a, evidentno je da se, na unutrašnjem planu, ovom spornom odredbom, koja u osnovi predstavlja mjeru spoljnotrgovinske politike i kojom se od strane Federacije BiH uvode uvozna količinska ograničenja, ulazi u Ustavne nadležnosti Institucija BiH. Samim tim važeća odredba čl. 13. ZUT je u suprotnosti i sa Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine koji eksplisitno zabranjuje uvođenje količinskih ograničenja na način suprotan međunarodnim trgovinskim pravilima.

U skladu sa navedenim donošenjem Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini stvorice se uslovi za rješavanje otvorenih pitanja u procesu pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), odnosno usaglašavanje čl. 13. i 51. Zakona o unutrašnjoj trgovini sa pravilima međunarodnog trgovinskog sistema, uspostavljenih u okviru WTO-a, kao i Privremenog /SAA sporazuma sa EU.

Cilj i svrha navedenih izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini je prije svega da se svim učesnicima u prometu na području Federacije BiH, odnosno proizvođačima i trgovcima, omogući fer tržišna utakmica u skladu sa kodeksima poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja. Naime, predloženim izmjenama i dopunama Zakona je jasno propisano da su trgovci dužni da u tržišnoj utakmici postupaju pošteno u skladu sa kodeksima poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja i na odgovarajući način obezbjediti iste uslove svim učesnicima na unutrašnjem tržištu koji nisu usmjereni na nanošenje štete drugim trgovcima, dobavljačima, krajnjim potrošačima, kao i javnom interesu.

Sporni član 13. Zakona mijenja se i glasi: „Trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovackim objektima namijenjenim za trgovinu različitim robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda dužni su u tržišnoj utakmici postupati u skladu sa kodeksom dobrih poslovnih običaja i na odgovarajući način osigurati iste uslove svim učesnicima na unutrašnjem tržištu koji nisu usmjereni na nanošenje štete drugim trgovcima, proizvođačima - dobavljačima, krajnjim potrošačima, kao i javnom interesu. Pod osiguranjem istih uslova iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se pravo na:

- a) jednaku zastupljenost roba svim dobavljačima i njihovo pozicioniranje u trgovackim objektima;
- b) ravnopravan i nediskriminatorski tretman dobavljača prilikom plasmana i pozicioniranja njihovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja. Posebne ponude, promotivne aktivnosti, plaćanje pozicije i slično ne smiju biti obavezni uslovi prilikom zaključivanja kupoprodajnih ugovora.“

Pored navedenog važno je naglasiti da su odredbe člana 51. Zakona, kojima su propisane radnje trgovca koje se smatraju nedopuštenim trgovanjem, dopunjene i

usaglašene sa navedenim stavom EK čime se obezbeđuju isti uslovi za sve proizvođače prehrambenih proizvoda prilikom pozicioniranja proizvoda u trgovačkim objektima, tako da su pored navedenih radnja nedopuštenog trgovanja propisane i slijedeće radnje:

- prodaja robe sa oznakom, podacima ili oblikom, kojim se opravdano stvara zabuna kod potrošača u pogledu porijekla, kvaliteta i drugih svojstava te robe;
- radnja trgovca kojom traži ili vrši naplatu od dobavljača za usluge koje se odnose direktno na aktivnost prodaje i nisu uključene u trošak nabavke roba;
- radnja trgovca kojom traži ili vrši naplatu od dobavljača za usluge koje se odnose na troškove distributivne mreže u trgovini, plasmana i pozicioniranja proizvoda na policama, specijalne prodaje ili promotivne aktivnosti;
- radnja trgovca kojom dovodi u neravnopravan i diskriminatorski tretman dobavljača proizvoda prilikom plasmana i pozicioniranja njegovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja;
- radnja trgovca kojom se zahtjeva od dobavljača da ne prodaje iste proizvode drugom trgovcu po istoj ili nižoj cijeni;
- radnja trgovca kojom mijenja jednostrano ugovorene uvjete i bez opravdanog razloga vrši povrat zaprimljene robe dobavljaču iznad visine regulisane kupoprodajnim ugovorom.

Provođenje i implementacija čl. 13. i 51. Zakona koja se odnosi na zaštitu proizvođača-distributera prehrambenih proizvoda, kao i zaštitu domaće proizvodnje kroz zabranu nedopuštenih radnji trgovaca prilikom pozicioniranja proizvoda na policama velikih trgovskih lanaca je od izuzetnog značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu, jer je uloga trgovine da, između ostalog, sinergijskim djelovanjem sa domaćim proizvođačima omogućava povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda i odgovarajuću zastupljenost tih proizvoda u trgovskim objektima. Svrha propisivanja ovih članova Zakona je davanje šanse domaćim proizvodima za pristup na unutrašnje tržište kroz oživljavanje domaće proizvodnje, a time i povećanje prihoda po glavi stanovnika. Na propisani način se omogućava svim proizvođačima (kako stranim tako i domaćim) da pod istim uslovima svoje proizvode plasiraju u trgovske objekte, a trgovci su dužni obezbljediti u asortimanu pojedinih roba na policama u prodajnom prostoru maloprodajnog trgovskog objekta podjednaku zastupljenost stranih i domaćih prehrambenih proizvoda. Također se omogućava svim proizvođačima da učestvuju u efektivnoj i ravnopravnoj tržišnoj utakmici, kao i zaštita potrošača i društvene zajednice.

Ovom odredbom se de facto omogućava nediskriminatorski odnos u pogledu zastupljenosti prehrambenih proizvoda (domaćih ili stranih) u trgovskom objektu, jer izlaganje i pozicioniranje proizvoda igra glavnu ulogu u podizanju prodaje i građenju brenda.

Također je u ovom zakonu preformulisan član 55. stav 2) osnovnog Zakona, u cilju jasnijeg definisanja nadležnosti tržišne inspekcije, a u čl. 56.i 57. osnovnog teksta Zakona proširena, precizirana i dana veća ovlaštenja nadležnoj tržišnoj inspekciji u provođenju inspekcijskog nadzora.

U članu 63. st. 2), 3) i 4) i članu 64. st. 2) i 3) osnovnog Zakona povećani su iznosi minimalne novčane kazne zabranjenih radnji u skladu sa važećim Zakonom o prekršajima Federacije BiH, sa ciljem preventivnog i represivnog djelovanja u suzbijanju istih.

S poštovanjem,

